



Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
CANTON SARAJEVO
Ministry of Internal Affairs

Broj:01-7-02-2-6597/19
Sarajevo, 30.01.2019. godine

SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
N/R PREDSDJEDAVAJUĆE SKUPŠTINE

PREDMET: Odgovor na zastupničko pitanje zastupnika Marić Zvonka-dostavlja se;

U skladu sa članom 219. stav 3. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo" - Drugi novi prečišćeni tekst broj 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16), dostavljamo odgovor na zastupničko pitanje, koje je na 15. radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj dana 19.11.2019. godine postavio zastupnik Zvonko Marić. Zastupnik je zbog požara sa smrtnim ishodom koji se desio na adresi Stupska 19 zatražio da se izvrši inspeksijski nadzor na adresama: Stupska 19- ulazi I i II, Stupska 19A- ulazi I i II, Stupska 19B- ulazi I i II, Stupska 19C- ulazi I i II, Stupska 19D - ulazi I i II, i podzemnoj garaži (kompleks B i C).

Inspektori za zaštitu od požara Inspektorata za zaštitu od požara, nadzor nad agencijama za zaštitu ljudi i imovine i unutrašnjim zaštitarskim službama i nadzor nad matičnim knjigama i civilnim registrom Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, po zastupničkoj inicijativi zastupnika Zvonka Marića su u periodu 11.01.2020 - 23.01.2020. godine izvršili inspeksijske nadzore nad provođenjem mjera zaštite od požara u stambenim objektima prema dostavljenim adresama Investitor, projektant i izvođač radova izgradnje stambenih objekata je bila "Tibra Pacifik" d.o.o. Kiseljak. Za navedene stambeno-poslovne objekte i podzemnu garažu predložene su Upotrebne dozvole nadležnog općinskog organa općine Ilidža.

Inspeksijskim nadzorima konstatovano je da svi stambeni objekti koji su bili predmet inspeksijskog nadzora spadaju u kategoriju visokih građevina (objekti sa prostorijama za povremeni ili trajni boravak ljudi, stambenog, poslovnog ili stambeno-poslovnog karaktera, čiji se podovi najvišeg sprata nalaze minimalno 22 m iznad najniže kote terena). Mjere zaštite od požara za visoke objekte koje smanjuju mogućnost za nastanak požara, odnosno pri njegovom nastanku omogućavaju sigurnu evakuaciju ljudi i imovine i sprečavaju njegovo širenje propisane su odredbama Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu („Službene novine FBiH“ broj:64/09-u daljnjem tekstu:Zakon), Pravilnikom za zaštitu visokih objekata od požara („Službene novine FBiH“ broj: 81/11- u daljnjem tekstu: Pravilnik) i Planom zaštite od požara grada Sarajeva („Službene novine grada Sarajeva“ broj: 27/81).



web: <http://mup.ks.gov.ba>
e-mail: ministar@mup.ks.gov.ba
Tel: + 387 (0)33 286-701, 286-702,
Fax: + 387 (0)33 226-445
Sarajevo, La Benevolencije 16



Članom 25. Zakona propisano je: „Vlasnik ili korisnik građevine i prostora i upravitelj stambenog objekta je odgovoran za zaštitu od požara u tim građevinama, odnosno objektima“.

„OkI upravitelj“ d.o.o je izabrani upravnik stambenih objekata (Stupska 19, ulazi I i II od 2012 god., Stupska 19A i 19B, ulazi I i II od 2013 god., Stupska 19C i 19D, ulazi I i II od 2014.godine) a prinudni upravnik podzemne garaže od septembra 2018. godine.

U prostoru podzemne garaže prilikom izgradnje su ugrađeni sistemi aktivne zaštite od požara i to: sistem dojave požara, sistem detekcije ugljen monoksida, sistem ventilacije i odimljavanja podzemne garaže, sprinkler sistem, a instalisana je i unutrašnja hidrantska mreža kako u podzemnoj garaži tako i u stambenim objektima. U prostoru podzemne garaže, projektnom dokumentacijom su predviđena parking mjesta a i kroz fazu izgradnje objekta su ista izgrađena i označena. U periodu od 2012. godine do danas nesavjesni građani su od parking mjesta bespravno, bez odobrenja nadležnog organa, izgradili pojedinačne garaže sa garažnim vratima-prema informaciji dobivenoj od predstavnika etažnih vlasnika garaže 108 parking mjesta je pretvoreno u garaže (sa pregradnim zidovima i vratima za čije motore koriste zajedničku instalaciju struje). Ispred pojedinih „garaža“ je izvršeno presjecanje cijevne mreže sprinkler instalacije, pojedini ventilatori, detektori CO i javljači požara su „ zatvoreni“ u garažama čime je poremećen sistem ventilacije i odimljavanja garaže, dojave i gašenja požara sprinkler sistemom, itd. (fotografije u prilogu), te koncept zaštite prostora predviđen projektnom dokumentacijom a propisan tehničkim propisima.

Predočen Zapisnik o provjeri i ispitivanju sprinkler sistema za gašenje požara vodom izdat od „Proving“ d.o.o. od 23.12.2019 godine, u kojem je konstatovano da je oprema u sprinkler stanici ispravna i funkcionalna, ali da se zbog izvršenog pregrađivanja prostora i pretvaranja u garaže sprinkler sistem smatra neispravnim i nefunkcionalnim.

Inspeksijskim nadzorom konstatovano je da su kablovski operateri „Logosoft“ i „Telemach“ u podzemnoj garaži improvizovano postavili instalacije kablovske mreže (elektroinstalacije slabe struje) te im naloženo da iste izvedu u skladu sa tehničkim propisima.

Prilikom inspeksijskog nadzora „OKI upravitelj“ d.o.o je predočio Zapisnike o izvršenim periodičnim pregledu aparata za gašenje početnih požara i Zapisnike o provjeri i ispitivanju ispravnosti i funkcionalnosti hidrantske mreže izdate od „Proving“ i „ Proving inženjering“ d.o.o. za sve stambene objekte. U svim stambenim objektima hidrantska instalacija je ispravna i funkcionalna, ručni aparati su obezbjeđeni i postavljeni na etažama stambenih objekata. Nije predočen Zapisnik o ispravnosti hidrantske mreže podzemne garaže, sistema detekcije gasa, ispravnosti i funkcionalnosti vatrodiojavnog sistema, panik rasvjete i gromobranske instalacije objekata, ispravnosti aparata za gašenje početnih požara u garaži te je upravniku navedenih objekata rješenjima naloženo da izvrši zakonom propisana ispitivanja.

Zagrijavanje stambenih objekata (preko 2000 stambenih jedinica) na lokaciji se vrši sa dvije kotlovnice, kotlovnice na pelet smještene na etaži -1 podzemne garaže i kotlovnice na plin smještene na 13 etaži stambenog objekta A4. Vlasnik kotlovnica je „B-Tim“ d.o.o. Kiseljak , a prema Ugovoru o najmu kotlovnice i pripadajuće opreme zaključenim 23.12.2019.godine pružanje usluga centralnog grijanja na lokalitetu vrši najmoprimac „Euroterm“ d.o.o.Kiseljak. Inspeksijskim nadzorom konstatovano da kotlovnice nisu izvedene u skladu sa odobrenom tehničkom dokumentacijom i tehničkim propisima i to:

- plinska kotlovnica snage 2x1350 kW nije izvedena kao poseban požarni sektor, vrata na kotlovnici se ne otvaraju u pravcu izlaza i na istim nije postavljen mehanizam za samozatvaranje, drvene grede na krovnoj konstrukciji premazane bojom za koju nije predočen atest vatrootpornosti, kotlovnica nije povezana sa objektom preko tampon zone sa umjetnim provjetranjama i vratima



web: <http://mup.ks.gov.ba>
e-mail: ministar@mup.ks.gov.ba
Tel: + 387 (0) 33 286-701, 286-702,
Fax: + 387 (0) 33 226-445
Sarajevo, La Benevolencije 16



otpornim prema požaru, (u istom hodniku su izgrađena 2 stambene jedinice), nisu obezbjeđena dva izlaza iz kotlovnice, zidovi kotlovnice prema hodniku su izvedeni od rigipsa i nisu odgovarajuće vatrootpornosti i dr., a što je u suprotnosti sa članom 66. Pravilnika za zaštitu visokih objekata od požara. Rješenjem je zabranjeno vlasniku kotlovnice korištenje kotlovnice dok istu ne izvede u skladu sa tehničkim propisima a KJKP „Sarajevogas“ d.o.o. je dostavljena Obavijest o tehničkoj neispravnosti kotlovnice i zatraženo postupanje u skladu sa članom 70. Uredbe o snabdijevanju prirodnim gasom Kantona Sarajevu („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj:22/16). Korisniku kotlovnice „Euroterm“ d.o.o. i odgovornom licu su izdati prekršajni nalozi u iznosu 1.500,00 KM zbog neredovnog pregleda i čišćenja dimovodnih objekata u skladu sa Odlukom o zaštiti i poboljšanju kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo („Sl.novine Kantona Sarajevo“ broj 23/16).

- kotlovnica na pelet snage 2x1,5 MW nije izvedena kao poseban požarni sektor, na vratima koja nisu odgovarajuće vatrootpornosti izvedeni ventilacioni otvori preko kojih se uzima zrak iz garaže, kotlovnica nije izvedena u skladu sa projektnom dokumentacijom i za istu nije predočeno Odobrenje za građenje i Odobrenje za upotrebu izdati od nadležnog općinskog organa, te je inspekcija Rješenjem zabranila daljnje korištenje kotlovnice na pelet dok se ne obezbijede tehnički propisani uslovi. Vlasniku kotlovnice „B-Tim“ d.o.o. i odgovornom licu će biti izdati prekršajni nalozi zbog korištenja kotlovnice bez upotrebne dozvole, u iznosu od 6.000,00 KM u skladu sa članom 166. tačka (10) a u vezi sa članom 38.stav 4. Zakona. Korisniku kotlovnice „Euroterm“ d.o.o i odgovornom licu su izdati prekršajni nalozi u iznosu 1.500,00 KM zbog neredovnog pregleda i čišćenja dimovodnih objekata u skladu sa Odlukom o zaštiti i poboljšanju kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo („Sl.novine Kantona Sarajevo“ broj 23/16).

Stambeni objekti su spratnosti -2 (podzemne garaže) +Pr (poslovni sadržaji) +13 stambenih etaža. Objekti se sastoje iz 2 lamele povezane hodnikom, za svaku lamelu je izgrađeno stepenište čime je ispoštovana izgradnja dva međusobno neovisna stepeništa .

Članom 12. Pravilnika propisano je da požarni sektor u objektu visine do 40 m može iznositi max.1500 m². Inspeksijskim nadzorima je konstatovano da stambeno-poslovni objekti površine oko 18.000 m² - 19.000 m² nisu podjeljeni na požarne sektore (stepeništa nisu izvedena kao poseban požarni sektor, na istim nisu ugrađena protupožarna i protudimna vrata, na prelazu iz lamele u lamelu nisu ugrađena vrata propisane vatrootpornosti 90 minuta , podzemne prostorije su stepeništima povezane sa stambenim etažama ali ulaz u podrumskim prostorijama (podzemnim) nije osiguran provjetranim prostorom i vratima otpornim prema požaru, sprinkler stanica i prostorija hidrofleks postrijenja nisu izvedena kao poseban požarni sektor, kako je projektovano projektnom dokumenatacijom i Elaboratima zaštite od požara i propisano tehničkim propisima za visoke objekte, a što je evidentno propust koji je nastao u fazi izgradnje objekata i tehničkog prijema istih.

Odobrenom projektnom dokumentacijom stambenih objekata sačinjenom od “Tibra Pacifik” d.o.o. je predviđena fasada objekta od ekstrudiranog polistirena–EPS 7cm. Projektna dokumentacija - kompleks B je ovjerena sa aspekta zaštite od požara od strane “PPING” d.o.o. 27.01.2012. godine, a projektna dokumentacija - kompleks C je ovjerena sa aspekta zaštite od požara od strane “ ZT Tehnozaštita” d.o.o., 13.04.2012 godine. Fasada nije projektovana niti izvedena u skladu sa članom 20. Pravilnika, kojim je propisano da fasada objekta mora biti izgrađena od materijala koji ne mogu prenositi vatru sa jednog sprata na drugi i da prekidna udaljenosti od negorivog materijala između svih otvora na dva susjedna sprata mora iznositi najmanje 1 metar, čime je evidentno sačinjena greška i prilikom projektovanja i prilikom ovjere tehničke dokumentacije sa aspekta zaštite od požara, a naravno i tehničkog prijema objekata.



web: <http://mup.ks.gov.ba>
e-mail: ministar@mup.ks.gov.ba
Tel: + 387 (0) 33 286-701, 286-702,
Fax: + 387 (0) 33 226-445
Sarajevo, La Benevolencije 16



Nije obezbjeđen rezervni izvor napajanja električnom energijom koji bi napajao osvjetljenje puteva za evakuaciju, sprinkler stanicu, spuštanje kabine liftova u prizemlje i hidroforsko postrojenje u slučaju nestanka električne energije. Panik rasvjeta u podzemnoj garaži nije izvedena u skladu sa tehničkim propisima. Prostor stepeništa ima otvore za prirodno provjetravanje, koji bi se trebali otvarati sa odmorišta (podesta) , ali su otvori postavljeni na visini na kojoj se ne mogu otvoriti sa odmorišta (podesta).

Na osnovu gore navedenog, inspekcijskim nadzorom je konstatovano da je stanje zaštite od požara u stambenim objektima i podzemnoj garaži nezadovoljavajuće, ali ne iz razloga održavanja već problemi evidentno traju od faze projektovanja, izgradnje i tehničkog prijema objekata, te samovoljnog i nezakonitog ponašanja etažnih vlasnika.

Inspektori za zaštitu od požara će, u okviru svojih nadležnosti naložiti izvođaču radova, upravitelju i etažnim vlasnicima poduzimanje mjera na otklanjanju nepravilnosti i nedostataka u sprovođenju mjera zaštite od požara u navedenim stambenim objektima.




Dostaviti:

1. Naslovu;
2. Stručna služba Vlade Kantona Sarajevo;
3. a/a.



web: <http://mup.ks.gov.ba>
e-mail: ministar@mup.ks.gov.ba
Tel: + 387 (0) 33 286-701, 286-702,
Fax: + 387 (0) 33 226-445
Sarajevo, La Benevolencije 16





Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
CANTON SARAJEVO
Ministry of Internal Affairs

Broj: 01-7-02-2-292/20
Sarajevo, 30.01.2020. godine

SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
n/r predsjedavajuće Skupštine

PREDMET: Odgovor na zastupničko pitanje zastupnika Delalić Sabahudina, dostavlja se;

U skladu sa članom 219. stav 3. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo"- Drugi novi prečišćeni tekst br. 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16), dostavljamo odgovor na zastupničko pitanje, koje je na 14 Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj dana 30.10.2019. godine postavio zastupnik Delalić Sabahudin.

Prilog:

- Akt Uprave policije broj: 02/2-02-2-492/20 od 29.01.2020. godine,
- CD;

Dostaviti:

1. Naslovu;
2. Stručna služba Vlade Kantona Sarajevo;
3. a/a.



web: <http://mup.ks.gov.ba>
e-mail: ministar@mup.ks.gov.ba
Tel: + 387 (0)33 286-701, 286-702,
Fax: + 387 (0)33 226-445
Sarajevo, La Benevolencije 16



Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SARAJEVO
MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA
UPRAVA POLICIJE
SARAJEVO

02-2-492

Broj: 02/2- /20

Datum: 29.01.2020.godine

MUP KANTONA SARAJEVO
-n/r sekretara

PREDMET: SABAHUDIN DELALIĆ; zastupničko pitanje; odgovor, d o s t a v l j a s e;

Veza: Vaš akt broj: 01-7-02-2-292/20 od 16.01.2020.godine

Zastupnik Delalić Sabahudin je na 14. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj 30.10.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda „Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori“, a u skladu sa Poslovníkom Skupštine Kantona Sarajevo, postavio zastupničko pitanje u vezi prosjačenja.

U dostavljenom pitanju zastupnik u Skupštini Kantona Sarajevo, Sabahudin Delalić, navodi sljedeće:

„Zašto se ništa ne preduzima u vezi prosjačenja?

Obrazloženje:

Svakodnevno se na ulicama našeg grada susrećemo sa desetinama prosjaka, koji, imam osjećaj, kao da dolaze na posao ili radno mjesto. Već prepoznajemo lica određenih prosjaka koji uvijek sjede na istim mjestima, a takođe i presreću ljude na ulicama i skoro na agresivan način traže novac. Pouzdano se zna da u grad radi prosjačenja tokom turističke sezone dolaze prosjaci iz ostalih bh. gradova, a njihova brojnost i ponašanje već dugo stvaraju lošu sliku i ne šalju lijepu poruku iz našeg grada. Ovim putem apelujem i na građane Kantona Sarajevo da ne daju novac prosjacima kako bismo zajedno mogli bar umanjiti ovaj problem.“

Odgovor: U skladu sa Akcionim planom za sprovođenje Strategije Uprave policije, Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo (2018.-2021.), izvršena je sveobuhvatna analiza pojava oblika narušavanja javnog reda i mira prosjačenjem, u vezi čega su sve policijske uprave sačinile Planove kojim se u kontinuitetu planiraju preventivno-represivne aktivnosti u cilju suzbijanja ove vrste prekršaja.

U periodu od 01.01.2019.godine do 31.12.2019.godine zbog počinjenog prekršaja iz člana 8. stav 3. tačke b. (prosjačenje) i člana 8. stav 4. tačka b) (navođenje na prosjačenje) Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira Kantona Sarajevo, policijski službenici Uprave policije su počinocima predmetnih prekršaja izdali ukupno 1.640 prekršajnih naloga, te podnijeli 167 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka Općinskom sudu u Sarajevu. Isto tako, tokom 2019.godine je od 187 lica oduzeto novca u iznosu od 2.749,70 KM, dok su dva lica lišena slobode.

Punoljetna lica koja imaju mjesto prebivališta u BiH, a zateknu se u prosjačenju se redovno procesuiraju, odnosno istima policijski službenici izdaju prekršajne naloge i podnose prekršajne prijave. Isto tako licima koja nisu državljani BiH se izdaju prekršajni nalozi, a oni koji zatraže sudsko odlučivanje se odmah izvode pred Općinski sud Sarajevo-Prekršajno odjeljenje, kako bi se predmet riješio po skraćenom postupku.

U značajnom broju slučajeva evidentiranog prosjačenja utvrđeno je da se radi o višestrukim povratnicima u činjenju ove vrste prekršaja, a prema saznanjima uključen je veći broj članova pojedinih porodica. Uvidom u Registar novčanih kazni utvrđeno je takođe da pojedini izvršioци ove vrste prekršaja imaju izrečene desetine hiljada KM, koje nisu plaćene, što ukazuje na činjenicu da samo izricanje novčanih kazni nije efikasno.

U slučajevima kada se kod lica koja se bave prosjačenjem pronađe novac, policijski službenici isti oduzimaju uz izdavanje potvrde o privremenom oduzimanju predmeta, a prekršajni postupak se pokreće zahtjevom za pokretanje prekršajnog postupka u čijem prilogu se Sudu dostavlja oduzeti novac i kopija potvrde o privremenom oduzimanju predmeta.

Ukoliko su u prosjačenju zatečena lica bez stalnog mjesta prebivališta, stara ili iznemogla lica, majke sa djecom ili djeca bez roditelja, ista se u saradnji sa nadležnim službama za socijalni rad smještaju u Gerontološki centar "Nedžarići", Sigurnu kuću, Zavod za vaspitanje muške djece i omladine "Hum" ili Dom za djecu bez roditeljskog staranja "Bjelave". U cilju identifikacije lica koja su organizatori prosjačenja, odnosno lica koja vrše navođenja na prosjačenje u kontinuitetu se vrši planska opservacija ugroženih lokaliteta u cilju identifikacije vozila i lica koja na područje Kantona Sarajevo iz drugih kantona dovoze lica koja se bave prosjačenjem.

Naglašavamo da veći broj počinitelja navedenih prekršaja predstavljaju lica sa prebivalištem na području drugih kantona FBiH i Republike Srpske, u čemu prednjače lica sa područja općina Kakanj, Zenica i Visoko, a jedan manji broj izvršilaca su strani državljani.

Na osnovu naših iskustava može se zaključiti da je i dalje pojava prosjačenja, a naročito iskorištavanja djece u svrhu prosjačenja evidentna, što može biti rezultat i neadekvantnih zakonskih rješenja u Zakonu o prekršajima F BiH. Navedenim Zakonom je propisano da se učiniocu prekršaja može izreći novčana kazna, ali je gotovo nemoguće izvršiti sankciju ukoliko građanin ne bude primoran da od državnih institucija traži izdavanje određene isprave ili učestvuje na tenderu. U ovakvoj situaciji lica koja se bave prosjačenjem apsolutno ne brinu da će trpiti sankciju, jer jednostavno nema zamjene za neizvršenu novčanu kaznu, niti ima načina da se naplati od izvršioца prekršaja. Bilo bi neophodno zakonski propisati mehanizam koji će na efikasniji način od onog koji nudi Zakon o prekršajima F BiH, osigurati da lice koje se bavi prosjačenjem odnosno navođenjem na prosjačenje trpi sankciju za počinjeni prekršaj.

Oblici prosjačenja su svakodnevno sve noviji, modifikovaniji, perfidniji i lica koja se bave ovim načinom zarade uglavnom iskorištavaju djecu i osobe sa slabim socijalnim i imovnim stanjem, kako bi za njih radili i donosili im zaradu od prosjačenja.

Imajući u vidu sve naprijed navedeno, te uzimajući u obzir ekonomsko-socijalnu situaciju u Bosni i Hercegovini, kao i trenutnu migrantsku krizu, za očekivati je da će se ova pojava sve više manifestovati na ulicama.

Osim toga, postoji realna bojazan da se iz kategorije lica koja novac zarađuju na opisane nedozvoljene načine, određen broj izvršilaca regrutuje u lica izvršioce krivičnih djela krađa, teških krađa, razbojništava i drugih krivičnih djela.

Na osnovu naprijed izloženog, može se konstatovati da policijski službenici Uprave policije u skladu sa zakonskim ovlaštenjima preduzimaju sve neophodne mjere i radnje iz svoje nadležnosti, te ulažu velike napore u rješavanju problema prosjačenja ili svođenja istog na minimalan nivo.

Naglašavamo da je potrebno provesti širu društvenu akciju na sprečavanju pojave prosjačenja bez organičavanja na granice Kantona i Entiteta, te u tom smislu predložimo donošenje odgovarajućeg obavezujućeg akta za mnogo širi krug subjekata društva na svim nivoima vlasti. Osim toga smatramo da je u rješavanje ovog problema potrebno uključiti i nevladin sektor kroz realizaciju određenih edukativnih projekata uz značajniji angažman medija.

S poštovanjem,



POLICIJSKI KOMESAR
Generalni inspektor policije
Nusret Selimović



Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
CANTON SARAJEVO
Ministry of Internal Affairs

Broj: 01-7-02-2-424/20
Sarajevo, 28.01.2020.godine

SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
n/r predsjedavajuće Skupštine

PREDMET: Odgovor na zastupničko pitanje zastupnice Bibije Kerle, dostavlja se;

U skladu sa članom 219. stav 3. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo"- Drugi novi prečišćeni tekst br. 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16), dostavljamo odgovor na zastupničko pitanje, koje je na 14. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj dana 30.10.2019. godine postavila zastupnica Bibija Kerla.

Prilog:

-Akt Uprave policije broj: 02/2-02-2-426/20 od 27.01.2020. godine,
-CD;



Dostaviti:

1. Naslovu;
2. Stručna služba Vlade Kantona Sarajevo;
3. a/a.



web: <http://mup.ks.gov.ba>
e-mail: ministar@mup.ks.gov.ba
Tel: + 387 (0)33 286-701, 286-702,
Fax: + 387 (0)33 226-445
Sarajevo, La Benevolencije 16



Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SARAJEVO
MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA
UPRAVA POLICIJE
SARAJEVO

Broj: 02/2-02-2-426/20

Datum: 27.01.2020. godine

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA KANTONA SARAJEVO
- n/r sekretara

PREDMET: Zastupničko pitanje zastupnice Bibije Kerla, odgovor, dostavlja se;

Veza: Vaš akt broj: 01-7-02-2-424/20 od 21.01.2019.godine

Na 14. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj dana 30.10.2019.godine zastupnica Bibija Kerla je postavila zastupničko pitanje sljedećeg sadržaja:

Pitanje:

- „ Svima nama je poznato da se u našoj zemlji nalazi veliki broj migranata koji traže mogućnost da preko naše zemlje odu u EU. Na žalost puno njih je ušlo ali nikako da nađe izlaz iz naše zemlje. Veliki broj se nalazi i na području KS i mislim da bi Vlada pod hitno zajedno sa resornim ministarstvima Federacije morala da nađe rješenje za adekvatan smještaj ovih ljudi. Ide zima a samim tim i hladni dani i hladne noći a prijedlog o smještaju migranata na području Biambara je van svake pameti. Imamo toliko praznih zgrada, poslovnih prostora, kasarni a i izgrađenih stambenih objekata koji zjape prazni gdje bi se mogli smjestiti migranti. Situacija je alarmantna i treba je pod hitno rješavati”.

Odgovor:

Nakon pažljivog razmatranja sadržaja navedenog pitanja koje je postavila uvažena zastupnica obavještavamo vas, da Zakonom o unutrašnjim poslovima Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 1/16) u poglavlju II - unutrašnji poslovi iz nadležnosti Kantona, kretanje i boravak stranaca nisu definisani kao nadležnost Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo. Samim tim legalni i ilegalni tranziti i boravci migranata, (u što takođe smatramo smještaj, ishranu, zdravstveno stanje, prijevoz i sl., a što je predmet zastupničkog pitanja), nisu eksplicitna nadležnost Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, niti Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo kao sastavnog dijela navedenog Ministarstva.



POLICIJSKI KOMESAR
Generalni inspektor policije
Nusret Selimović



Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
CANTON SARAJEVO
Ministry of Internal Affairs

Broj: 01-7-02-1-377/20
Sarajevo, 23.01.2020. godine

SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
n/r predsjedavajuće Skupštine

PREDMET: Neira Dizdarević, zastupnička inicijativa, odgovor, dostavlja se;

U skladu sa članom 219. stav 3. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ – Drugi novi prečišćeni tekst broj: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16), dostavljamo odgovor na zastupničku inicijativu, koju je na 15. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj dana 19.11.2019. godine pokrenula zastupnica Neira Dizdarević „molim Vladu KS i sva njena resorna ministarstva da izvrše nadzor nad provedbom Uredbe o vrsti i postupku objavljivanja propisa i javnosti rada organa rada organa uprave, javnih preduzeća, javnih ustanova i pravnih lica čiji je osnivač Kanton Sarajevo“.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo čini javnim i dosatupnim sve propise i druge akte u skladu sa članom 7. Uredbe o vrsti i postupku objavljivanja propisa i javnosti rada organa rada organa uprave, javnih preduzeća, javnih ustanova i pravnih lica čiji je osnivač Kanton Sarajevo.

Također, ovo ministarstvo na svojoj službenoj web stranici redovno i kontinuirano postavlja informacije i obavještenja koji su od interesa za javnost.

S poštovanjem,

PRILOG: CD



Dostaviti:

1. Naslovu;
2. Stručna služba Vlade Kantona Sarajevo;
3. a/a.



web: <http://mup.ks.gov.ba>
e-mail: ministar@mup.ks.gov.ba
Tel: + 387 (0)33 286-701, 286-702,
Fax: + 387 (0)33 226-445
Sarajevo, La Benevolencije 16





Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
CANTON SARAJEVO
Ministry of Internal Affairs

Broj: 01-7-02-2-7181/19
Sarajevo, 14.01.2020.godine

SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
n/r predsjedavajuće Skupštine

PREDMET: Odgovor na zastupničko pitanje zastupnika Zvonka Marića, dostavlja se;

U skladu sa članom 219. stav 3. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo"- Drugi novi prečišćeni tekst br. 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16), dostavljamo odgovor na zastupničko pitanje, koje je na 16 Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj dana 11.12.2019. godine postavio zastupnik Zvonko Marić.

Prilog:

-Akt Uprave policije broj: 02/2-23-5377-5/19 od 13.01.2020. godine,
-CD;

Dostaviti:

1. Naslovu;
2. Stručna služba Vlade Kantona Sarajevo;
3. a/a.



web: <http://mup.ks.gov.ba>
e-mail: ministar@mup.ks.gov.ba
Tel: + 387 (0)33 286-701, 286-702,
Fax: + 387 (0)33 226-445
Sarajevo, La Benevolencije 16



Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SARAJEVO
MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA
Uprava policije
SARAJEVO

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA
Uprava policije

Broj: 02/2-23-5377-5/19
Datum: 13.01.2020. godine

MUP KANTONA SARAJEVO
n/r sekretara

PREDMET: Zastupničko pitanje Zastupnika Zvonke Marića, Odgovor, d o s t a v l j a s e;

VEZA: Vaš akt broj: 01-07-02-2-7181/19 od 26.12.2019. godine;

Zastupnik Zvonko Marić na 16. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 11.12.2019. godine, postavio je **zastupničko pitanje:**

„Molim sve subjekte koji su zaduženi za provedbu **PLANA INTERVENTNIH MJERA U SLUČAJEVIMA PREKOMJERNE ZAGAĐENOSTI ZRAKA U KANTONU SARAJEVO** (Službene novine KS 44/19) da me obavijestite o poduzetim aktivnostima tokom epizoda „pripravnost“ i „upozorenje“ koje je trajalo od 06.12.2019. do 09.12.2019.

Naročito molim informaciju vezanu za pravna lica koja svojom djelatnošću uzrokuju emisiju zagađujućih materija u zrak i njihovim poduzetim aktivnostima u toku trajanja epizoda povećanog aeroxagađenja na području Kantona Sarajevo, a kojima su zaduženi gore pomenutim planom.“

Odgovor na zastupničko pitanje:


Policijski službenici Uprave policije su za vrijeme trajanja epizode „upozorenje“ u slučajevima kada su vremenski uslovi dozvoljavali, posebno vodeći računa o zaštiti vlastitog zdravlja na otvorenom, osiguravali protok motornih vozila bez dužeg zadržavanja na glavnim gradskim raskrscima. Nadzirali su zabranu saobraćaja za teretna motorna vozila čija je najveća dozvoljena masa preko 3,5 tone na glavnom gradskom longitudinalnom pravcu na potezu od Bašćaršije do Nedžarića u skladu sa postavljenom privremenom saobraćajnom signalizacijom Ministarstva saobraćaja sa preusmjeravanjem saobraćaja na alternativne pravce kretanja.

U slučajevima kada su na snazi bile epizode „pripravnost“ i „uzbuna“ policijski službenici nisu zaprimali zahtjeve za pružanje pomoći inspeksijskim organima u kontroli provođenja zabrane kretanja automobila, u Zoni „A“, čiji dizel motori imaju normu „EORO 2“, „EURO1“ i manju, niti je nadzirana zabrana kretanja teretnih vozila čiji motori imaju normu „EURO2“, „EURO1“ i manju, jer za vrijeme trajanja navedenih epizoda nije bilo postavljene privremene saobraćajne signalizacije Ministarstva saobraćaja.

Za vrijeme trajanja epizode „upozorenje“, nije bilo zahtjeva Ministarstva zdravstva za zabranom održavanja organizovanih sportskih i kulturnih aktivnosti na otvorenom prostoru u cilju smanjenja kretanja i izlaganja stanovništva zagađujućim materijama, zbog čega Uprava policije i organizacione jedinice u njenom sastavu nisu donosile rješenja o zabrani održavanja javnog okupljanja.

POLICIJSKI KOMESAR
Generalni inspektor policije

Nusret Selimović



Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
CANTON SARAJEVO
Ministry of Internal Affairs

Broj:01-7-02-2-291/20
Sarajevo, 17.01.2020. godine

SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
n/r predsjedavajuće Skupštine

PREDMET: Odgovor na zastupničku inicijativu zastupnice Neire Dizdarević, dostavlja se;

Stručna Služba Vlade Kantona Sarajevo je dopisom broj: 16-01-05-38844-102/19 od 08.01.2020. godine dostavila ovom Ministarstvu zastupničku inicijativu zastupnice Neire Dizdarević „Inicijativu podnosim u nadi da će se izvještaj o radu kantonalnih javnih preduzeća i ustanova usvajati na vrijeme, a ne kao što je to do sada slučaj da prošlogodišnje izvještaje javnih preduzeća i ustanova usvajamo pri kraju tekuće godine.“

Obavještavamo Vas da Ministarstvo unutrašnjih poslova je organ uprave, koji vrši upravne i stručne poslove utvrđene ustavom, zakonom i drugim propisima, koji se odnose na ostvarivanje nadležnosti Kantona u oblasti unutrašnjih poslova i poslove inspekcijuskog nadzora nad radom agencija za zaštitu ljudi i imovine, poslove inspekcijuskog nadzora nad sprovođenjem mjera zaštite od požara i poslove inspekcijuskog nadzora nad matičnim knjigama i civilnim registrom.

PRILOG: CD.



Dostaviti:

1. Naslovu;
2. Stručna služba Vlade Kantona Sarajevo;
3. a/a.



web: <http://mup.ks.gov.ba>
e-mail: ministar@mup.ks.gov.ba
Tel: + 387 (0)33 286-701, 286-702,
Fax: + 387 (0)33 226-445
Sarajevo, La Benevolencije 16





Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
CANTON SARAJEVO
Ministry of Internal Affairs

Broj: 01-7-02-2-290/20
Sarajevo, 17.01.2020. godine

SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
n/r predsjedavajuće Skupštine

PREDMET: Odgovor na zastupničko pitanje zastupnika Zvonka Marića, dostavlja se;

Stručna Služba Vlade Kantona Sarajevo je dopisom broj: 16-01-05-41335-19/19 od 08.01.2020. godine dostavila ovom Ministarstvu zastupničko pitanje zastupnika Zvonka Marića „Molim da mi SVA javna preduzeća, ustanove, kao i samostalne kantonalne organizacije dostave informacije o svakom pravnom licu koje ima dug prema njima, tražim spisak SVIH pravnih lica – dužnika bez obzira na njihov broj, visinu duga, period dugovanja, tražena informacija odnosi se na dugove nastale od 2010. godine.“

Obavještavamo Vas da Ministarstvo unutrašnjih poslova je organ uprave, koji vrši upravne i stručne poslove utvrđene ustavom, zakonom i drugim propisima, koji se odnose na ostvarivanje nadležnosti Kantona u oblasti unutrašnjih poslova i poslove inspekcijeskog nadzora nad radom agencija za zaštitu ljudi i imovine, poslove inspekcijeskog nadzora nad sprovođenjem mjera zaštite od požara i poslove inspekcijeskog nadzora nad matičnim knjigama i civilnim registrom.

PRILOG: CD;



Dostaviti:

1. Naslovu;
2. Stručna služba Vlade Kantona Sarajevo;
3. a/a.



web: <http://mup.ks.gov.ba>
e-mail: ministar@mup.ks.gov.ba
Tel: + 387 (0)33 286-701, 286-702,
Fax: + 387 (0)33 226-445
Sarajevo, La Benevolencije 16





Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
CANTON SARAJEVO
Ministry of Internal Affairs

Broj: 01-7-02-2-294/20
Sarajevo, 17.01.2020. godine

SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
n/r predsjedavajuće Skupštine

PREDMET: Odgovor na zastupničko pitanje zastupnice Smiljane Viteškić, dostavlja se;

Stručna Služba Vlade Kantona Sarajevo je dopisom broj: 16-01-05-38844-123/19 od 08.01.2020. godine dostavila ovom Ministarstvu zastupničko pitanje zastupnice Smiljane Viteškić „Koliko je žena imenovano za direktorice javnih preduzeća? Koliko je žena predsjednica Upravnih odbora, a koliko Nadzornih? Koliko je žena imenovano za povjerenice u Skupštinama preduzeća? Sama sam izbrojala koliko je žena od 200 supervizora na konkursima – 130. Da li se pri pomenutim imenovanjima vode računa o nacionalnoj pripadnosti izabranih, konkretno koliko je Srba izabrano na pomenute pozicije.“

Obavještavamo Vas da Ministarstvo unutrašnjih poslova je organ uprave, koji vrši upravne i stručne poslove utvrđene ustavom, zakonom i drugim propisima, koji se odnose na ostvarivanje nadležnosti Kantona u oblasti unutrašnjih poslova i poslove inspeksijskog nadzora nad radom agencija za zaštitu ljudi i imovine, poslove inspeksijskog nadzora nad sprovođenjem mjera zaštite od požara i poslove inspeksijskog nadzora nad matičnim knjigama i civilnim registrom. Ovo Ministarstvo nema nadležnost da prati rad javnih preduzeća, Upravnih odbora, Nadzornih odbora kao i Skupštine preduzeća.

PRILOG: CD;




Dostaviti:

1. Naslovu;
2. Stručna služba Vlade Kantona Sarajevo;
3. a/a.



web: <http://mup.ks.gov.ba>
e-mail: ministar@mup.ks.gov.ba
Tel: + 387 (0)33 286-701, 286-702,
Fax: + 387 (0)33 226-445
Sarajevo, La Benevolencije 16





Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
CANTON SARAJEVO
Ministry of Internal Affairs

Broj: 01-7-02-2-7182/19
Sarajevo, 08.01.2020.godine

SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
n/r predsjedavajućeg Skupštine

PREDMET: Odgovor na zastupničku inicijativu zastupnika Harisa Plehe, dostavlja se,-

VEZA: Vaš akt broj: 01-05-43190-102/19 od 18.12.2019. godine

U skladu sa članom 219. stav 3. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo"- Drugi novi prečišćeni tekst br. 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16), dostavljamo odgovor na zastupničku inicijativu, koju je na 16. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj dana 11.12.2019. godine podnio zastupnik Haris Pleho.

Prilog:

-Akt Uprave policije broj: 02/2-5-04-32/20 od 08.01.2020. godine,
-CD;

MINISTAR

Admir Katica

Dostaviti:

1. Naslovu;
2. Stručna služba Vlade Kantona Sarajevo;
- ③ a/a.

14-01-2020



web: <http://mup.ks.gov.ba>
e-mail: ministar@mup.ks.gov.ba
Tel: + 387 (0)33 286-701, 286-702,
Fax: + 387 (0)33 226-445
Sarajevo, La Benevolencije 16



Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SARAJEVO
MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA
UPRAVA POLICIJE
SARAJEVO

Broj: 02/2-5- 04-32 /20

Datum: 08.01.2020. godine

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA KANTONA SARAJEVO
- n/r Sekretaru

PREDMET: Zastupnička inicijativa, zastupnika Harisa Plehe, odgovor, d o s t a v l j a s e .-

VEZA: Vaš akt broj: 01-7-02-2-7182/19 od 26.12.2019. godine

Zastupnik Haris Pleho je na 16. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj dana 11.12.2019. godine **podnio inicijativu:**

"Moja inicijativa se odnosi na postavljanje fiksnog radara za mjerenje brzine u ulici Adema Buće u Općini Novi Grad Sarajevo.

Obrazloženje:

Naime u ulici Adema Buće nalazi se osnovna škola "Avdo Smajlović", prema kojoj veliki broj djece svakodnevno pješači. Gradski saobraćaj također prolazi ovom ulicom, a u jutarnjim, popodnevničkim i večernjim satima mnogi vozači svojim automobilima voze preko 100 km/h i ugrožavaju svakodnevno živote djece i ostalih građana. Smatram da je potrebno što hitnije reagovati na ovaj problem".


Ogovor na zastupničko pitanje:

Poštovani,

Obavještavamo Vas da je od strane MUP-a Kantona Sarajevo izrađen Elaborat proširenja stacionarnih radarskih uređaja sa fotoregistracijom u Kantonu Sarajevo. Pomenutim elaboratom, na području Općine Novi Grad, pored već postojećih radarskih uređaja u ulicama; Kurta Schorka, Želimira V. Kelija, Bulevar M. Selimovića (četiri uređaja) i Safeta Zajke, nije planirano postavljanje novih kućišta za instaliranje stacioniranog radara.


Takođe, želimo istaći da instalacija kućišta za stacionirani radar i prenos podataka, zahtjeva znatna finansijska sredstva (cca. 30.000 KM), te s tim u vezi predlažemo da Općina Novi Grad Sarajevo, iznađe mogućnost za nabavku i postavljanje kućišta za stacionarni radar, u koji bi se mogao instalirati jedan od postojećih radarskih uređaja kojima raspolaže Jedinica za saobraćaj MUP-a Kantona Sarajevo, u cilju poboljšanja stanja sigurnosti saobraćaja u ulici Adema Buće.

Koristimo priliku da vas upoznamo da policijski službenici Uprava policije MUP-a Kantona Sarajevo, koristeći raspoložive ljudske resurse i materijalno-tehnička sredstva, vrše kontrolu brzine kretanja M/V na navedenom lokalitetu, djelujući preventivno i represivno u skladu sa svojim ovlaštenjima, te preduzimaju mjere i radnje prema svim nesavjesnim vozačima, koji ne poštuju postavljene saobraćajne znakove i ugrožavaju ostale učesnike u saobraćaju.



POLICIJSKI KOMESAR
Generalni inspektor policije

Nusret Selimović



Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
CANTON SARAJEVO
Ministry of Internal Affairs

Broj: 01-7-02-2-7123/19
Sarajevo, 06.01.2020.godine

SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
n/r predsjedavajućeg Skupštine

PREDMET: Odgovor na zastupničko pitanje zastupnice Admele Hodžić, dostavlja se;

U skladu sa članom 219. stav 3. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo"- Drugi novi prečišćeni tekst br. 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16), dostavljamo odgovor na zastupničko pitanje, koje je na 16. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj dana 11.12.2019. godine postavila zastupnica Admela Hodžić.

Prilog:

-Akt Uprave policije broj: 02/2-02-2-17/20. od 03.01.2020. godine,
-CD;

Dostaviti:

1. Naslovu;
2. Stručna služba Vlade Kantona Sarajevo;
3. a/a.



web: <http://mup.ks.gov.ba>
e-mail: ministar@mup.ks.gov.ba
Tel: + 387 (0)33 286-701, 286-702,
Fax: + 387 (0)33 226-445
Sarajevo, La Benevolencije 16



Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SARAJEVO
MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA
UPRAVA POLICIJE
SARAJEVO

Broj: 02/2-02-2-17 /20
Datum: 03.01.2020. godine

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA KANTONA SARAJEVO
- n/r sekretara

PREDMET: Zastupničko pitanje zastupnice Admele Hodžić, odgovor, dostavlja se;

Veza: Vaš akt broj: 01-7-02-2-7123/19 od 23.12.2019.godine

Na 16. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj dana 11.12.2019.godine zastupnica Admela Hodžić je postavila zastupničko pitanje slijedećeg sadržaja:

Pitanje:

- „Na osnovu člana 211. i 214. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo-Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/15 i 48/16) postavljam pitanje ministru MUP-a KS, gospodinu Admiru Katici da li je obaviješten o hitnom sastanku Kolegija općinskog vijeća Hadžići koji je održan 02.12.2019.godine i Zaključcima sa kolegija na kojem su prisustvovali načelnik VI policijske uprave, komandir Policijske stanice Hadžići, predsjednik Mjesne zajednice Donji Hadžići, članovima Savjeta Mjesne zajednice Donji Hadžići, predstavnici Službe za poslove sa strancima BiH i Međunarodne organizacije za migracije (IOM-u).

Na sastanku je razmatrana aktuelna situacija u vezi sa migrantskom krizom na području općine Hadžići koja je posljednjih dana sve složenija zbog učestalih napada na lokalno stanovništvo, učestalih krađa, uništavanja lične imovine i zastrašivanjem stanovništva sve učestalijim upadima u kuće, pomoćne objekte, automobile u kasnim noćnim satima prilikom čega prouzrokuju strah i nesigurnost i veliku materijalnu štetu.

Ministre Katica možete li nam reći da li raspolazete egzaktnim podacima o broju i vrsti počinjenih prekršaja i krivičnih djela koje su počinili migranti i poduzetim aktivnostima od strane MUP-a ?

Da li je tačan podatak da je prijavljeno i silovanje ili su to dezinformacije ?

Da li se počinioci adekvatno sankcionišu ?

Gdje završavaju migranti nakon što ih pustite iz pritvora ?

Zaključcima Kolegija općinskog vijeća upućeni su određeni zahtjevi prema Komesaru i Ministru MUP-a KS da li su već poduzete aktivnosti prema zahtjevima, a ako nisu kada ih planirate poduzeti a radi se o slijedećem:

Zahtjev za postavljanje videonadzora od strane nadležnih institucija na području centralnog dijela općine Hadžići i posebno Mjesne zajednice Donji Hadžići.

Zahtjev za ograničenje kretanja migranata uvođenjem i poštivanjem kućnog reda u migranstkome centru Ušivak, a poštivanje istog van migranstkog centra da prati nadležna policijska uprava.

Zahtijevaju od VI policijske uprave da zajedno sa savjetom Mjesne zajednice Donji Hadžići utvrde rutu kretanja migranata od autobuske stanice u Garovcima do migranstkog centra Ušivak i da ista bude obilježena jasnim putokazima i osvijetljena.

Zadužuje se Općinski načelnik i Komesar MUP-a Kantona Sarajevo da prate situaciju na teritoriji cijele općine Hadžići i pravovremeno poduzmu sve korake u slučaju pogoršanja trenutne situacije.”

Odgovori:

Ponovo naglašavamo, da Zakonom o unutrašnjim poslovima Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 1/16) u poglavlju II - unutrašnji poslovi iz nadležnosti Kantona, kretanje i boravak stranaca nisu definisani kao nadležnost Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo. Samim tim legalni i ilegalni tranziti i boravci migranata nisu eksplicitna nadležnost ovog organa.

Razmatrajući navedena pitanja došli smo do zaključka da je Uprava policije MUP-a Kantona Sarajevo nadležna dati dio odgovora na pitanja kako slijedi;

Dana 11.12.2019.godine Ministru unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, su dostavljeni odgovori na postavljena pitanja, a koja su identična dijelu postavljenih pitanja zastupnice Admele Hodžić, i to:

- U 2019.godini izvršeno je 17. krivičnih djela u kojima su učestvovali migranti. Od toga 06. krivičnih djela je izvršeno unutar privremenog migrantskog kampa „Ušivak”, u 11. slučajeva migranti se pojavljuju kao oštećeni i kao izvršioc, dok je zabilježeno da su u 6. slučajeva migranti počinili krivična djela na štetu državljanina Bosne i Hercegovine. Samo u jednom slučaju je zabilježeno krivično djelo gdje se kao izvršilac pojavljuje državljanin BiH, a isto je izvršeno na štetu migranta.
- Uprava policije je zaprimila jednu prijavu krivičnog djela iz člana 208. KZ F BiH „Bludne radnje” koje je izvršeno unutar privremenog migrantskog kampa Ušivak, dok krivično djelo „Silovanja” u vrijeme kada je postavljeno zastupničko pitanje nije prijavljeno. U vezi prijavljenog krivičnog djela „Bludne radnje” potraga za izvršiocom još uvijek traje.
- U slučaju da za određeno lice koje ima status „migranta” postoje osnovi sumnje da je počinilac krivičnog djela, nakon prikupljanja operativnog materijala i dokaza o izvršenom krivičnom djelu, uz saglasnost nadležnog tužioca, isto se uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu predaje u nadležnost i dalji rad tužilaštva. Potrebno je istaći, da u postupku dokumentovanja određenog krivičnog djela i dokazivanja da je određeno lice izvršilac istog, utvrđivanje identiteta predstavlja opterećujući faktor s obzirom da se radi o licima koja kod sebe ne posjeduju identifikacione dokumente, dok su Zakonom o krivičnom postupku F BiH jasno su propisani određeni rokovi koji se ne mogu odlagati, radi utvrđivanja identiteta uz korištenje drugih metoda i provjera putem Interpola. Ukoliko nadležni tužilac nije dao svoju saglasnost za predaju, isto lice se predaje službenicima Službe za poslove sa strancima” koji mu mogu ograničiti slobodu kretanja i razmotriti mogućnost protjerivanja iz Bosne i Hercegovine. Treba napomenuti da MUP-a Kantona Sarajevo nije organ koji Služba za poslove sa strancima obavještava o mjerama koje poduzima protiv „migranata”, te shodno tome nama nisu poznati slučajevi protjerivanja iz Bosne i Hercegovine u vezi sa opisanom situacijom.

- U vezi sa zaključcima Kolegija općinskog vijeća Hadžići, Uprava policije sa svoje strane preduzima sve mjere i radnje koje su dogovorene i koje su u našoj nadležnosti. Između ostalog saglasni smo sa prijedlogom uspostave videonadzora i uzimamo maksimalno učešće u procjeni ugroženih lokaliteta gdje je neophodno uspostaviti kontrolu uz korištenje videonadzora.

Shodno nastaloj situaciji, a uzimajući u obzir i prethodno navedeno, treba napomenuti da Uprava policije kao sastavni dio Ministarstva, preduzima sve mjere i radnje iz svoje nadležnosti kako bi se stanje sigurnosti na području Kantona Sarajevo održalo na zadovoljavajućem nivou, a istovremeno osiguralo poštivanje ljudskih prava i sloboda koja su zagantovana migranškoj populaciji.

Povećan broj migranata, kao i težnje da se dodatni broj migranata smjesti u Kantonu Sarajevo bez adekvatnog obezbjeđenja humanih uvjeta za boravak može predstavljati opterećujući faktor po sigurnosnu situaciju u Kantonu Sarajevo, a naročito na mikro područjima gdje je koncentracija istih najveća, tačnije na području općina Ilidža i Hadžići. Trenutno je najbitnije da se suzbije kriminalni potencijal grupe ljudi koja eventualno može biti nezadovoljna uvjetima gdje boravi, ali i sklonost za činjenje krivičnih djela, određenih lica koja imaju kriminalnu prošlost. Zbog činjenice da se raspolaze sa vrlo malo podataka o identitetu, strukturi, kriminalnoj prošlosti, zdravlju, migranata, svakodnevno se u suradnji sa drugim agencijama za provođenje zakona u BiH, ali i na međunradonom nivou prikupljaju i razmjenjuju potrebni podaci i informacije o migrantskoj populaciji koja boravi na pomenutim lokalitetima.





Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
CANTON SARAJEVO
Ministry of Internal Affairs

Broj: 01-7-02-2-7154/19
Sarajevo, 07.01.2020.godine

SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
n/r predsjedavajućeg Skupštine

PREDMET: Odgovor na zastupničku inicijativu zastupnice Danijele Kristić, dostavlja se,-

VEZA: Vaš akt broj: 01-05-43190-73/19 od 17.12.2019. godine

U skladu sa članom 219. stav 3. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo"- Drugi novi prečišćeni tekst br. 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16), dostavljamo odgovor na zastupničku inicijativu, koju je na 16. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj dana 11.12.2019. godine postavila zastupnica Danijela Kristić.

Prilog:

-Akt Uprave policije broj: 02/2-02-2-8028-1/19 od 06.01.2020. godine,
-CD;

Dostaviti:

- ①. Naslovu;
2. Stručna služba Vlade Kantona Sarajevo;
3. a/a.



web: <http://mup.ks.gov.ba>
e-mail: ministar@mup.ks.gov.ba
Tel: + 387 (0)33 286-701, 286-702,
Fax: + 387 (0)33 226-445
Sarajevo, La Benevolencije 16



Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SARAJEVO
MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA
Uprava policije
S A R A J E V O

Broj: 02/2-02-2-8028-1/19

Datum: 06.01.2020. godine

MUP KANTONA SARAJEVO

n/r sekretara;

PREDMET: Zastupnička inicijativa Zastupnice Danijele Kristić, Odgovor, d o s t a v l j a s e;

VEZA: Vaš akt broj: 01-07-2-7154/19 od 23.12.2019. godine;

Zastupnica Danijela Kristić na 16. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 11.12.2019. godine, postavila je **zastupničku inicijativu**:

„Ovim putem podnosim inicijativu da se urade pješački prelazi u Prijedorskoj ulici, kao i instalacije usporavača brzine (ležeći policajci ili vibra traka) u ulici Prijedorska, jer postojeće ograničenje brzine samo po sebi nije dovoljno zbog nesavjesnih vozača koji ne poštuju saobraćajne znakove, pa je ova mjera neophodna u cilju sprječavanja neželjenih posljedica po stanovnike ovog naselja.

Obrazloženje:

Stanovnici naselja Aneks, općina Novi Grad Sarajevo, u ulici Prijedorska suočeni su duži niz godina sa problemom brze i nesavjesne vožnje pojedinih vozača koji prolaze kroz predmetno područje na putnoj relaciji Otoka -Tranzit. U ovoj ulici se svakodnevno kreće veliki broj djece koja žive i igraju se u predmetnom naselju, kao i djece koja iz obližnjih ulica dolaze da se igraju u dječijem parku koji je oformljen za najmlađu populaciju navedenog naselja. Nažalost, u naselju nema označenog pješačkog prelaza kako bi stanovnici mogli preći sa jedne strane ulice na drugu, a posebno je opasno preći ulicu jer ista nije pregledna - vozila koja dolaze sa Otoke dolaze iza krivine, i nije moguće vidjeti da li dolazi auto u susret dok se isto ne pojavi iza predmetne krivine (Slika 1.). Dodatni problem kretanju pješaka kroz predmetno naselje jeste nepostojanje trotoara za stanovnike koji žive u ulici Prijedorska broju 15., 17. i 19., te one osobe koje žive na ovim adresama (među kojima veliki broj djece i starijih osoba) prilikom izlaska iz svojih domova direktno izlaze na ulicu kojom se kreću atomobilii koja je u određenim dijelovima dana jako frekventna (Slika 1., 2. i 3.).Pješaci imaju problem i prilikom prelaska ulice u smjeru kretanja od prodavnice Amko, koja se nalazi u naselju, pa prema trolejbuskoj stanici na Aneksu u smjeru Dobrinje, jer se "gubi" trotoar koji ide od semafora koji se nalazi na križanju ulica Prijedorska, Safeta Hadžića i Vrbovska (pogledati slike 4. i 5).“

Odgovor na zastupničku inicijativu:

Članom 131. Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“ broj: 6/06, 75/06, 44/07, 48/10, 18/13, 8/17, 89/17 i 9/18), propisano je, da je postavljanje i održavanje saobraćajne signalizacije i opreme na putevima u nadležnosti institucije koja upravlja putevima.

S tim u vezi, obavještavamo Vas, da MUP-a Kantona Sarajevo nije nadležan za obilježavanje pješačkih prelaza i postavljanje posebnih objekata na putu radi smanjenja brzine kretanja vozila (optičke bijele crte, zvučne trake, vibracijske trake, umjetne izbočine i sl.) u ulici Prijedorska,

područje Općine Novi Grad, te je navedenu zastupničku inicijativu potrebno uputiti u nadležnost i postupanje Ministarstvu saobraćaja Kantona Sarajevo.


Policijski službenici Uprave policije, obavljajući redovne poslove i zadatke, svakodnevno vrše obilazak ulica na području Kantona Sarajevo, kao i ulice Prijedorska u Općini Novi grad, u cilju sprječavanja nepropisnog parkiranja motornih vozila, radi održavanja povoljnog stanja sigurnosti saobraćaja i neometanog kretanja pješaka. Uslijed nedostatka trotoara i veće frekvencije učenika, posebna pažnja se stavlja na rad po mirujućem saobraćaju u ulicama koje se nalaze u neposrednoj blizini osnovnih i srednjih škola, zbog čega će Uprava policije i dalje kontinuirano nastaviti rad po navedenoj problematici, u skladu sa policijskim ovlaštenjima.



POLICIJSKI KOMESAR

Generalni inspektor policije

Nusret Selimović



Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
CANTON SARAJEVO
Ministry of Internal Affairs

Broj:01-7-02-2-7181/19
Dana, 07.01.2020.godine

SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO

PREDMET: Odgovor na zastupničko pitanje zastupnika Zvonka Marića-dostavlja se;
VEZA: Vaš akt broj:01-05-43190-109/19 od 18.12.2019.godine;

Skupština Kantona Sarajevo je dopisom broj:01-05-43190-82/19 od 17.12.2019.godine dostavila ovom Ministarstvu zastupničko pitanje zastupnika Zvonka Marića o izvršenim aktivnostima tokom epizoda "pripravnost" i "upozorenje." U skladu sa članom 219. stav 3. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo"-Drugi novi prečišćeni tekst br. 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16), dostavljamo odgovor na zastupničko pitanje Inspektora za zaštitu od požara zaposlenih u Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo:

Inspektori za zaštitu od požara Inspektorata Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo u skladu sa članom 56. stav (3) Odluke o zaštiti i poboljšanju kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj:23/16) kroz redovne inspeksijske nadzore i po prijavama, izvršili su 24 inspeksijska nadzora dimovodnih objekata i to:pet nadzora u objektima individualnog i kolektivnog stanovanja, četiri nadzora kotlovnica, 13 nadzora ugostiteljskih objekata i dva nadzora poslovnih objekata. Inspeksijskim nadzorima u navedenim objektima konstatovano je da se ne vrši redovni pregled i čišćenje dimovodnih objekata. Pojedini dimovodni objekti su tehnički neispravni, a nije uočeno korištenje energenata ili otpadnih materija koje nisu dozvoljene važećim propisima. Inspektori za zaštitu od požara su u okviru svojih nadležnosti rješenjima naložili vlasnicima i korisnicima dimovodnih objekata poduzimanje mjera na otklanjanju nepravilnosti i nedostataka. Ovlašteni dimnjačari inspektorima za zaštitu od požara mjesečno dostavljaju Zapisnike o izvršenim pregledima/čišćenjima dimovodnih objekata na području Kantona Sarajevo te nakon izvršenog uvida u iste inspektori zaštite od požara poduzimaju mjere iz svoje nadležnosti u slučaju uočenih nepravilnosti.

Prilog:
-CD.

Dostaviti:

1. Naslovu;
2. Stručna služba Vlade Kantona Sarajevo;
3. a/a.




MINISTAR

Admir Katića



web: <http://mup.ks.gov.ba>
e-mail: ministar@mup.ks.gov.ba
Tel: + 387 (0)33 286-701, 286-702,
Fax: + 387 (0)33 226-445
Sarajevo, La Benevolencije 16





Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
CANTON SARAJEVO
Ministry of Internal Affairs

Broj:01-07-02-2-7153/19

Dana, 07.01.2020.godine

SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO

PREDMET: Odgovor na zastupničko pitanje zastupnice Neire Dizdarević-dostavlja se;

VEZA: Vaš akt broj:01-05-43190-82/19 od 17.12.2019.godine;

Skupština Kantona Sarajevo je aktom broj i datum veze dostavila ovom Ministarstvu zastupničko pitanje zastupnice Neire Dizdarević vezano za vanjske hidrantske mreže stambenih objekata. Zastupnica smatra da su odgovor Inspektorata za zaštitu od požara MUP-a KS i KJKP „Vodovod i kanalizacija“ kontradiktorni. U skladu sa članom 219. stav 3. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo"-Drugi novi prečišćeni tekst br. 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16), dostavljamo odgovor na zastupničko pitanje Inspektora za zaštitu od požara zaposlenih u MUP-u KS:

Članom 49. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu („Službene novine FBiH“ broj:64/09) propisano je da „su vlasnici građevina i prostora i upravitelji stambenih objekata u kojima je ugrađena unutrašnja i vanjska hidrantska mreža dužni održavati u ispravnom stanju i redovno vršiti kontrolu ispravnosti te mreže, o čemu vode odgovarajuću dokumentaciju.“ Za hidrante na sistemu javne vodoopskrbe, za održavanje i izvedbu nadležan je isporučitelj usluge, a u najvećem dijelu Kantona Sarajevo to je KJKP „Vodovod i kanalizacija“ a obaveza održavanja hidrantske mreže u objektima kolektivnog stanovanja je u nadležnosti upravitelja zgrada. Za izvedbu i održavanje hidrantske mreže na internim vodovodnim instalacijama, odgovorni su vlasnici internih vodovodnih instalacija. U dijelu odgovora u kojem se navodi evidentan problem neispravnosti vanjske hidrantske mreže stambenih objekata što je prema članu 49. citiranog Zakona u nadležnosti Javnog preduzeća KJKP „Vodovod i kanalizacija“ konstatacija se odnosila na vanjsku hidrantsku mrežu visokih stambenih objekata koja je izvedena i postavljena na javnim površinama sukladno propisima važećim za vrijeme gradnje javne vodovodne mreže. Tačkom 3.1.1.3.4. Plana zaštite od požara grada Sarajeva KJKP „Vodovod i kanalizacija“ je obavezan da donese plan grada i



web: <http://mup.ks.gov.ba>
e-mail: ministar@mup.ks.gov.ba
Tel: + 387 (0)33 286-701, 286-702,
Fax: + 387 (0)33 226-445
Sarajevo, La Benevolencije 16



prigradskih naselja u kojima treba da se ucrtaju mjesta hidranata i ventila, vodovi hidrantske mreže sa oznakom profila, te da plan dostavlja vatrogasnoj brigadi. Za označavanje i ispravnost te vođenje evidencije o njihovoj kontroli i popravcima odgovorno je KJKP „Vodovod i kanalizacija“.

Članom 49.stav (2) Zakona propisano je da je javno preduzeće koje upravlja vodovodnom i hidrantskom mrežom dužno održavati u ispravnom stanju hidrantsku mrežu o čemu vodi odgovarajuću evidenciju i o tome obavještava nadležnu profesionalnu vatrogasnu jedinicu.

Prema saznanjima dobivenim od Profesionalne vatrogasne brigade Kantona Sarajevo veliki broj vanjskih hidranata koji su postavljeni na javnim površinama je neispravan (zatrpani, asfaltirani, zavareni,...) o čemu su obavještavali KJKP „Vodovod i kanalizacija“ te detaljnu informaciju o stanju vanjske hidrantske mreže na javnim površinama možete zatražiti od Kantonalne uprave civilne zaštite-Profesionalne vatrogasne brigade Kantona Sarajevo.

U dijelu odgovora u kojem se navodi da KJKP „Vodovod i kanalizacija“ nije osiguralo propisani protočni kapacitet i pritisak vode u mreži i da pritisak i protok vode na nižim etažama su ispod ili na granici propisanog pritiska i protoka vode navedeno je da je isto konstatovano prilikom ranijih inspeksijskih nadzora od strane Inspektora za zaštitu od požara.

Iz odgovora KJKP „Vodovod i kanalizacija“ broj: 8891/19 od 23.10.2019 godine da je „u gradskoj vodovodnoj mreži i hidrantima osiguran pritisak vode koji zadovoljava tehničke uslove za normalno vodosnabdjevanje Inspektor za zaštitu od požara je konstatovao da je KJKP „Vodovod i kanalizacija“ otklonilo ranije probleme vodosnabdjevanja i obezbjedilo propisani protočni kapacitet i pritisak vode u hidrantskoj, odnosno vodovodnoj mreži za potrebe gašenja požara.

Prilog:

-CD.


Dostaviti:

1. Naslovu;
2. Stručna služba Vlade Kantona Sarajevo;
3. a/a.



web: <http://mup.ks.gov.ba>
e-mail: ministar@mup.ks.gov.ba
Tel: + 387 (0) 33 286-701, 286-702,
Fax: + 387 (0) 33 226-445
Sarajevo, La Benevolencije 16





Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
CANTON SARAJEVO
Ministry of Internal Affairs

Broj: 01-7-02-2-6670/19
Sarajevo, 08.01.2020.godine

SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
n/r predsjedavajućeg Skupštine

PREDMET: Odgovor na zastupničku inicijativu zastupnice Jasmine Bišćević - Tokić, dostavlja se,-

VEZA: Vaš akt broj: 01-05-41335-108/19 od 26.11.2019. godine

U skladu sa članom 219. stav 3. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo"- Drugi novi prečišćeni tekst br. 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16), dostavljamo odgovor na zastupničku inicijativu, koju je na 15. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj dana 19.11.2019. godine postavila zastupnica Jasmina Bišćević - Tokić.

Prilog:

- Akt Uprave policije broj: 02/2-04-3-7696/19 od 03.01.2020. godine,
- Akt Uprave podrške broj: 04-6-2/20 od 07.01.2020. godine,
- CD;



MINISTAR

Amir Katica

Dostaviti:

1. Naslovu;
2. Stručna služba Vlade Kantona Sarajevo;
3. a/a.



web: <http://mup.ks.gov.ba>
e-mail: ministar@mup.ks.gov.ba
Tel: + 387 (0)33 286-701, 286-702,
Fax: + 387 (0)33 226-445
Sarajevo, La Benevolencije 16



Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SARAJEVO
MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA
UPRAVA POLICIJE
SARAJEVO

Broj: 02/2-04-3-7696/19
Datum: 03.01.2020. godine

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA KANTONA SARAJEVO
- n/r sekretara

PREDMET: Zastupnička inicijativa zastupnice Biščević-Tokić Jasmine, odgovor, dostavlja se;

Veza: Vaš akt broj: 01-7-02-2-6670/19 od 09.12.2019.godine

Na 15. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj dana 19.11.2019.godine zastupnica Biščević -Tokić Jasmina je uputila zastupničku inicijativu slijedećeg sadržaja:

„Upućujem inicijativu Vladi KS i Ministarstvu unutrašnjih poslova da izvrše postavljanje video nadzora u velikom parku gdje je postavljena skulptura oca Rame koji doziva svog sina Nermina. Svjedočili smo u posljednje vrijeme vandalizmu gdje je nastalo oštećenje te je posljednji put i skrnavljena ploča. ”.

U vezi sa naprijed navedenim Uprava policije je u cilju davanja adekvatnog odgovora na upućenu inicijativu, putem svojih mjesno nadležnih organizacionih jedinica, kao i nadležnih organizacionih jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, odnosno Uprave za podršku i Sektora za videonadzor, prikupila potrebne informacije i obavještenja, pa vas ovom prilikom želimo obavijestiti o slijedećem.

ODGOVOR:

Obavještavamo vas da smo u cilju davanja adekvatnog odgovora iz naše nadležnosti, od nadležnih organizacionih jedinica Uprave policije, zatražili stav i mišljenje u vezi sa dostavljenom inicijativom. Nakon prikupljenih informacija od Druge policijske uprave i Sektora kriminalističke policije, ističemo naš pozitivan stav i podršku za realizaciju inicijative koju je uputila uvažena zastupnica.

Takođe vas obavještavamo da smo sa sadržajem inicijative upoznali Upravu za podršku i Sektor za videonadzor, Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo u čijoj je nadležnosti realizacija navedenog projekta, odnosno konačan odgovor o mogućnosti realizacije pomenute inicijative.



POLICIJSKI KOMESAR
Generalni inspektor policije
Nusret Selimović



07-01-2020
30/20

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
CANTON SARAJEVO
Ministry of Internal Affairs

Broj: 04-6-2/20

Datum: 07.01.2020. godine

SEKRETAR MINISTARSTVA
SEKTOR UNIFORMISANE POLICIJE – Načelniku za infomaciju

PREDMET: Odgovor na zastupničku inicijativu zastupnice Jasmine Bišćević - Tokić, dostavlja se.-

VEZA: Akt Sekretara Ministarstva broj: 01-7-02-2-6670/19 od 09.12.2019. godine
Akt Sektora uniformisane policije broj: 02/2-04-3-7696/19 od 11.12.2019. godine

Vežano za zastupničku inicijativu koju ste nam dostavili aktom broja i datuma veze, obavještavamo Vas da smo postupili po istom, izvršili analizu lokacije i pronašli rješenje po kojem će se postojećem videonadzoru Spomen-obilježja ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva dodati nova savremena kamera rezolucije 4MP sa noćnim režimom rada. Kamera će biti postavljena na najbliži stub i usmjerena prema spomeniku oca Rame, a videonadzorni signal će nadgledati 1. Policijska uprava Centar. Realizacija se očekuje tokom mjeseca januara 2020. godine.



Dostavljeno:

1. Naslovu
2. a/a



web: <http://mup.ks.gov.ba>
e-mail: videonadzor@mup.ks.gov.ba
Tel: +387 (0)33 286-725, Fax: +387 (0)33 200-923
Sarajevo, La Benevolencije 16

